

AMI Semiconductor / ON

Semiconductor

MT9V024IA7XTM-DP2

Karolo ea Karolo: MT9V024IA7XTM-DP2
 Moetsi / Mochini: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
 Tlhaloso ea Sehlahisoa: VGA 1/3 GS CIS
 Datasheets: [1.MT9V024IA7XTM-DP2.pdf](#)
[2.MT9V024IA7XTM-DP2.pdf](#)
 Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong
 Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOPO EA HO
QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

Litlhaloso tsa MT9V024IA7XTM-DP2

KAROLO EA KAROLO	MT9V024IA7XTM-DP2
MOETSI	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
TLHALOSO	VGA 1/3 GS CIS
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	
LEQEPHE LA LINTLHA	1.MT9V024IA7XTM-DP2.pdf 2.MT9V024IA7XTM-DP2.pdf
TŠEBELISO EA VOLTAGE	3 V ~ 3.6 V
THAPA	CMOS
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	52-IBGA (9x9)
SEHLOOHO	Automotive, AEC-Q100
PIXEL SIZE	6µm x 6µm
PACKAGING	Tray
PACKAGE / CASE	52-BGA
MABITSO A MANG	MT9V024IA7XTM-DP2OS
MOCHESO O SEBETSANG	-40°C ~ 105°C (TA)
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	3 (168 Hours)
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	16 Weeks
LIPAMPURI KA SEBELI	60
TLHALOSO E QAQILENG	CMOS Image Sensor 752H x 480V 6µm x 6µm 52-IBGA (9x9)
PIXEL E SEBETSANG	752H x 480V

Metsu e amanang

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	Morekisi oa MT9V024IA7XTM-DP2	Mofani oa MT9V024IA7XTM-DP2
Theko ea MT9V024IA7XTM-DP2	MT9V024IA7XTM-DP2 Litšoantšo	Setšoantšo sa MT9V024IA7XTM-DP2
Datasheet ea PDF ea MT9V024IA7XTM-DP2	MT9V024IA7XTM-DP2 Download Datasheet	Datasheet ea MT9V024IA7XTM-DP2
MT9V024IA7XTM-DP2 Stock	Reka MT9V024IA7XTM-DP2	Reka AMI Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2
AMI Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	Mofani oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Morekisi oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor
AMI Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	Aptina / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MT9V024IA7XTM-DP2

Lihlahisoa tse amanang

<p>MT9V024IA7XTM-DP1 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: SENSOR IMAGE VGA 1/3 52BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V022IA7ATMH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3" GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>
<p>MT9V013PACSTCHP-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL VGA 1/11" CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V024IA7XTMH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3 GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>
<p>MT9V024IA7XTRH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3 GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V032C12STCH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3" GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>
<p>MT9V024IA7XTCH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3" GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V022IA7ATCH-GEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL WVGA 1/3" GS CIS HB E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>
<p>MT9V024IA7XTC-DR1 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: SENSOR IMAGE VGA 1/3 RGB 52BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V024IA7XTM-DR1 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: SENSOR IMAGE VGA 1/3 52BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>
<p>MT9V024IA7XTR-DR1 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: SENSOR IMAGE VGA 1/3 CMOS 52BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>	<p>MT9V024IA7XTR-DP1 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: SENSOR IMAGE VGA 1/3 CMOS 52BGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock RFQ</p>